



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Den na Bible Ka Fa Onyamesuro Ho? — ɔfa 2 · KJV Kyerɛwsem a Strong's Nɔma Ka Ho

KYɛFA 2 · ADESUA FOFORO A WɔATO ATO GYINABEA TEASEM A EFI BAIBUL MU SO

Yiedie — Bible Nkyerekyerɛ A Ɛye Fapem

ASEM A ƐFATA ANIMU

Onyamesuro ye mfaso kɛse, na tumi a ɛho hia ama no dedaw. Eno ne fapem a wɔato ato yen anim; afei yerekɔ so, wɔ adansefo foforo a wɔka nokware koro no ho asem. Hela asemfua no ne eusebeia (G2150, onyamesuro), a ɛkyere ɔsom kronkron — asetena a ɛso Onyankopɔn ani ampa; na eusebos (G2153, onyamesurofo) nso wɔ ho, ɔkwan a wɔfa so bɔ saa bra no — se obi beTENA ase wɔ onyamesuro mu. Hye eyi nsow yiye: onyamesuro nye ade a wɔye wɔ akyi de ma nnipa afoforo, efise obi betumi akora ne seso mu bere a ɔpo ne tumi. Egyina ahintasem bi so: Onyankopɔn baa ɔhonam mu. Na esiane se ɔbae nti, obi betumi anantew n'anim na wasɔ n'ani. Onyamesuro wɔ nkyerekyerɛ; ɛse se wɔtaa akyi; se obi de abotɔyam ka ho a, ɛye mfaso kɛse; na ɛwom se obiara a ɔbetena ase onyamesuro mu behu amane de, nanso Awurade nim senea ɔbegye nyamesurofo afi mu. Saa akwantu yi ye tete de: ɔbarima bi ne Onyankopɔn nantewee, na Onyankopɔn faa no. N'awiei ye anuonyam, na ɛye da bi a nyamesurofo hwe kwan. Enti hwe yiye senea wonantew. Hwehwe mu.

NSEM NKATA MMIɛNSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Ɛhe na Nyamesuro fi ase, na den ne n'ahintasem?
2. Yetaa nyamesuro den, na ɛdee ben onipa nya firi mu?
3. Wɔn a wote ase wɔ Onyankopɔn su mu no befa ɔhaw ben mu, na den ne nea Onyankopɔnfɔɔ no ani da so?

FONDATION A WɔATO DADA NO — ONYAME SUOM

NNYINASO NO → N'AHOOYAAM TUMI NO DE NNEEMA NYINA A ƐFA NKWA NE ONYAME SUOM HO AMA YEN (2 PETRO 1:3).

FAPEM NO → FA ONYAMESURO KA ABOTARE HO + FA ANUAYE Dɔ KA ONYAMESURO HO (2 PETRO 1:6-7).

FONDATION NO → Bɔ MMɔDEN SI WO FRE NE WO NHYEHYEE PI (2 PETRO 1:10).

FAPEM NO → TETE WO HO MA ONYAMESOM + ONYAMESOM WO MFASO WO NNEEMA NYINAA MU (1 TIMOTI 4:7-8).

FONDATION NO → KRONKRON NE ONYAME SUOM AHINTASEM NO = WODAA ONYAME ADI WO HONAM MU (1 TIMOTEO 3:16).

FAPEM NO → ONYAME SURO A ABOTDYAM KA HO YE MFASO KESE (1 TIMOTEO 6:6).

FAPEM NO → TENA ASE AHOTOSO MU, TRENEE MU NE ONYAME SULEBO MU + HWE ANIDASO A EYE NHYIRA NO KWAN (TITO 2:12-13).

Saa Kyemu 2 yi hye nokware koro no ara mu den fi adansefo foforo bi mu.

HELAFONSEMFIASSEM TITIRIW

“Onyamesom” — **G2150 eusebeia** — Onyamesom, Onyamesuro
nneema nyinaa a efa nkwa ne onyamesuro ho

“Nyamesuro” — **G2153 eusebos** — Onyamesomfo kwan so, Onyamesuro fam
obiara a abetena ase Onyame som mu wo Kristo Yesu mu

“Onyamesom” — **G2317 theosebeia** — Onyamesuro, Onyankopon ho suro
Mmea a woka se woye Onyame-suro nkurfoɔ a wowa nnwuma pa

“Ahintasem” — **G3466 musterion** — kokoamsem, ahintasem
Kronkron ne ahintasem no fa Onyame ye.

“Mfaso” — **G4200 porismos** — sika a wɔboaboa ano, sika a woye, mfaso a wonya
Onyamesuro a ahoto ka ho no ye mfaso kесе

“ahoto” — **G841 autarkeia** — Jyam a eto so, biribiara a edɔso
Onyamesuro a ahoto ka ho no ye mfaso kесе

(M'ankasa me nsuwii — hye nsem no nsow, efise ebata bo nanso enye ade koro. eusebeia (G2150, nyamesuro) ye Onyamesom, ade no ankasa; eusebos (G2153, onyamesomni) ye okwan a wɔfa so bo abrafo — se obi ATRA ase wo Onyamesom kwan so. Obi betumi abo nea edi kan no din na wanye nea eto so abien no da. Na asemfua bi wo ho a epue penkoro pe wo nhoma no mu: theosebeia (G2317, nyamesuro) — nea cde obu ma Onyankopon, nea som Onyankopon — nyamesuro a enhwe nnipa afoforo so na mmom ehwe Onyankopon so. Onyankopon faa dwumadi asemfua no wo baabiara a nea wɔbetena ase ho asem ba, na saa nhyehyee yi kyere yen biribi.)

HEBREW NSEMFUA

“Nyamesuro” — **H2623 chaciyd** — oyamyefo, nyamesuroni, ogyedini
Awurade ayi nea nye senkyerenne wo onyamesom mu no asi ho

“peye” — **H8549 tamiym** — dodow, ne nyinaa, nea onnyaa dem, steneneefo
nantew m'anim, na ye pe

(Me ho adwene — Strong's ka se chaciyd (H2623, nyamesuroni) kyere ankasa se ayamye, nyamesuro — steefo; na ene chesed (H2617, mmɔborɔhunu) bo abira. Tete apam no mu nyamesuroni no ye obi a mmɔborɔhunu wo ne mu, na Awurade ayi no asi ho ama ne ho. Na tamiym (H8549, peye) kyere dee awie peye, dee eye mu, a dem biara nni ho — asemfua koro no ara a wɔhwehwe afɔrebodee mu. Nantwie a Onyankopon ka kyere Abram se onnante no ye nantwie a eye mu peye, biribiara nye mmere, wɔansie hwee.)

ANIMUDUA A EHYE ASE

1 Timoteo 3:16 Akyinnyee biara nni ho se, ahintasem a ewo nyamesom pa mu no kronn: Jbaee onipa tebea mu, Honhom no buu no bem, na abrafo hunuu no, woka ne ho asem amanaman mu, na ewiase gyee no diie, wofaa no koo osoro animuonyam mu. **[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]**

KRONKRON NE AHINTASEM A EFA NYAME SOM HO = ONYANKOPON DAA NE HO ADI WO HONAM MU.

(M'ankasa adwene — nyamesom ye mu wɔ ntinsin, na ntinsin no nye mmara na mmom onipa. musterion (G3466, ahintasem) ye ahintasem — biribi a wɔde asie kosi se Onyankopɔn beda no adi; na saa ahintasem no, wɔaka no pefee seesei: wɔdaa Onyankopɔn adi wɔ ɔhonam mu. Eha ne mfitiasee a eusebeia (G2150, nyamesom) fi ase. Obiara mfa n'ankasa papaye nko Onyankopɔn nkyen; Onyankopɔn ba behwee nnipa, na nyamesom ye asetena a eyi ne ho ano.)

I. NKYEREKYERE A EHYIA NYAME-SEM

A. 2 Petro 1:3 Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo biribiara a eho hia ma asetena pa ne nyamesu. Nimdee a yewɔ wɔ deɛ ɔfiri n'animuonyam ne nnepa mu frɛɛ yen no na ama yen saa tumi yi.

[G2150 eusebeia ■]

N'ADIYE TUMI NAAM DE ADE NYINAA A EFA NKWA NE ONYAME SUOM HO AMA YEN + ɔNO A YEHUU NO NO HO NIMDEE NTIA.

(M'ankasa nsusuwii — hye nsow senea ɔde ama no: WADE AMA, enye ɔDE BEMA. Tumi no ye ne dea, na ɔde no ama dedaw. Biribiara a efata nkwa ne Onyamesom no nam ne ho nimdee so na eba. Obiara a wahu no no, onto tumi a ɔde betena ase Onyamesom mu no.)

B. 1 Timoteo 6:3 Eɛ se mokyerekyere na moka yeinom nyinaa. Obiara a ɔbema nkyerekyere foforo na ɔnka nokore a efa yen Awurade Yesu Kristo ne yen nyamesom ho no **[G2150 eusebeia ■]**

NSEM PA = YEN AWURADE YESU KRISTO NSEM + ɔKYEREKYERE A ɔHYIA ɔSOM PA.

(Me nsusuwii ankasa — nyamesom pa wɔ nkyerekyere bi, na nkyerekyere no wɔ nsem — nsem a efata, yen Awurade Yesu Kristo ankasa nsem. Se wokyerkyere biribi foforo a, nea wokyerkyere no nye nyamesom pa. Nkyerekyere no ne asetena no gyina faako, anaase wɔɔ mu hwe faako.)

II. TETEEFOɔ ADANSEE — NANTE M'ANIM, NA YE PE

A. 1 Mose (Gyenesi) 5:24 Henok de ne ho bataa Onyankopɔn; afei, obi anhunu no bio, efiri se, Onyankopɔn faa no kɔɛɛ.

HENOK DE NE HO BATAA ONYANKOPɔN; AFEI → ONYANKOPɔN FAA NO Kɔɛɛ.

B. Hebrifoɔ 11:5 Gyidie enti, wɔfaa Henok kɔɔ ɔsoro a wanhunu owuo. Obiara anhunu no, efiri se, Onyankopɔn na ɔfaa no kɔɛɛ. Atweresem no ka se ansa na wɔrebefa Henok ako no, na wasɔ Onyankopɔn ani.

ANSA NA WɔTWEE NO Kɔɔ SORO NO, ɔSɔRE DII ADANSE SEE SE, ɔSɔ NYAME ANI.

(M'ankasa nsusuwii — momma yenhwehwe eyinom mmien abɔ mu. Mose ka se Henok NE Onyankopɔn NANTEWii; nkrataa no ka nea saa nantew no yee — ɔSɔRE ONYANKOPɔN ANI. Eho na eusebeia (G2150, onyamesuro) asem nyinaa da adi wɔ ɔbarima baako asetena mu: se ɔne Onyankopɔn benantew, na wasɔ n'ani. Na hwe nea saa nantew no baa awiei — Onyankopɔn faa no.)

C. 1 Mose (Gyenesi) 17:1 Abram dii mfee aduɔkron nkron no, Awurade yii ne ho adi kyereɛ no kaa se, “Mene Otumfoɔ Onyankopɔn, nante m'anim na ye pe. **[H8549 tamiym ■]**

ME NE OTUMFOɔ NYANKOPɔN + NANTE M'ANIM, NA YE PE.

D. Nnwom 4:3 Hunu se Awurade ayi deɛ ɔwɔ nyamesu ama ne ho; Awurade betie, se mesu mefre no a. **[H2623 chaciɔd ■]**

AWURADE AYI OBI A ɔYE NYAME SEM NI ATO Hɔ MA NE HO + AWURADE BETIE.

(M'ankasa nsusuwii — tamiym (H8549, peye) kyere se ewie peye, eye mĩ — nantew a eye mĩ wɔ n'anim. Na chaciɔd (H2623, nyamesuroni) — AWURADE ATE nyamesuroni no AFI hɔ ama ɔno ankasa, na otie no se ɔfre no. Onyame suro mu nantew no nye ade foforo biara; efi mfitiase pee na ewɔ hɔ.)

III. GUAN FI SAA NNEEMA YI, NA TAA YESUOM DI

A. 1 Timoteo 6:11 Enti, wo a woye Onyankopɔn onipa, twe wo ho firi yeinom nyinaa ho. Di teneneɛ, Onyamesom pa, gyidie, ɔɔ, boasetɔ ne ɔdwɔɔ akyi. **[G2150 eusebeia ■]**

GUAN FI SAA NNEEMA YI + TAA TENENEE, ONYAMEHU, GYIDIE, ɔɔ, ABɔTɔ, ODWO AKYI.

B. 1 Timoteo 6:12 Bɔ gyidie mu mmirikatuo no ho mmɔden na pere nya nkwa a enni awieɛɛ no ma wo ho, efiri se, saa abrabɔ yi enti na eberɛ a wɔdaa wo gyidie adi wɔ adansefoɔ bebreɛ anim no,

Onyankopɔn frɛ wo.

KO GYIDIE KO PA NO + SO NKWA A ENNI AWIEE NO MU.

(Me nsusuwii ankasa — nkeka abien wɔ onipa baako mu: GUAN, ne DI AKYI. eusebeia (G2150, nyamesuro) gyina nneema asia a ese se wɔtaa mu no mu — wɔntwen no, mmom wɔtaa no. Na taa no ye ɔko — gyidi ko pa no — na ɔko no awiei ne se wobeso daa nkwa mu.)

IV. MFASO KESE NO — ONYAME SUOM A EDI YIE

A. 1 Timoteo 6:5 ne mansotwe a efiri adwene a emu nnɔ mu na nokore nni mu ba. Wɔdwene se nyamesom ye kwan bi a wɔnam so pe sika. **[G2150 eusebeia ■] [G4200 porismos ■]**

WɔN A WɔSUSU SE ANIBEDIE YE NYAME SOM → TWE WO HO FI WɔN HO.

B. 1 Timoteo 6:6 Onyamesom pa a abodwoɔ wɔ muo ye adenya keseɛ. **[G4200 porismos ■] [G841 autarkeia ■] [G2150 eusebeia ■]**

ONYAME SUOM A ABOTɔ KA HO = MFASO KESE.

Me ankasa m'adwene — fa Kyerewsem abien no gu nkyen nkyen na hu senea nsakraeɛ no kɔ. Nnipa a wɔn adwene aporɔ ka se mfasoɔ ne nyamesom — wɔde nyamesom di dwuma se ɔkwan a wɔfa so pe sika, efiri se porismos (G4200, mfasoɔ) kyere mfasoɔ farebae, ɔkwan a wɔfa so ye sika. Asem no dane no kɔ afanu: nyamesom NE mfasoɔ keseɛ no — a ahotɔ ka ho. autarkeia (G841, ahotɔ) kyere dee eso, se obi ani aso n'ade. Onipa a ɔwɔ nyamesom, a aduane ne ntoma ka ho, wɔ pii sene dee ɔwɔ agyapadeɛ nyinaa nanso onni Onyankopɔn.

V. KɔKɔBɔ — NYAME-SUOM SUBAN BI, NA WIASE MU AWEREHOW

A. 2 Timoteo 3:5 Wɔbeye aniani asomfoɔ a wɔbepo tumi a ewɔ ɔsom no mu no. Twe wo ho firi saa nnipa no ho. **[G2150 eusebeia ■]**

ONYAMESOM SUBAN + NANSO WɔN AA GYE ONYAMESOM TUMI → TWE WO HO FIRI SAAFA NKɔRɔFOɔ HO.

B. 2 Korintofoɔ 7:10 Awerehow a Onyankopɔn de baa mo so no enti, moanya ahonuo bi a enam so de mo bekɔ nkwayee mu; enti ense se eye mo ya. Nanso, awerehow a ewiaɛ de bre yen no dee, ede owuo na eba.

AWEREHOW A EFATA NYAME NO YE ADWENSAKRA A EDE Kɔ NKWAGYE MU + WIASE MU AWEREHOW DE Kɔ OWU MU.

(M'ankasa m'adwene — wobetumi de sɛso no bi asi hɔ nanso wɔapa tumi no: nyamesom su a nkwa nni mu. ɔhye no nnye se wɔnsiesie nnipa a wɔte saa no, na mmom se wɔNTWE WɔN HO. Na awerehow ahorow abien no kyerekyerɛ ade koro no ara: nneema abien betumi aye se wɔte saa, nanso wɔn awiei nyinaa ye abira. Onyame mu awerehow no de nsakraetwe ba a ede ba nkwaye mu; wiaɛ awerehow no de owu ba. Fa dee eso aba sɔ wɔn hwe.)

VI. WɔN NYINAA A WɔBETENA ASE NYAME-SOM KWAN SO NO BEHU AMANE — NA AWURADE GYE ONYAME-SOMFOɔ

A. 2 Timoteo 3:12 Wɔn a wɔpe se wɔde onyamesom pa tena ase Kristo Yesu mu nyinaa no, wɔbetaa wɔn **[G2153 eusebos ■]**

WɔN NYINAA A WɔPE SE WɔBETENA ASE Wɔ ONYAMESOM MU Wɔ KRISTO YESU MU BEHU AMANE.

B. 2 Petro 2:9 Yei kyere se Onyankopɔn nim ekwan a ɔfa so gye n'akyidifoɔ firi ɔhaw mu, enna ɔnim ekwan a ɔfa so kora nnipa nnebɔneyefoɔ, twe wɔn aso de twen Atemmuo da no

YEI KYERE SE ONYANKOPɔN NIM EKWAN A ɔFA SO GYE N'AKYIDIFOɔ FIRI ɔHAW MU.

(Me ara m'adwene — ɔnka se wɔn a wɔtena ase wɔ Onyamesuro mu no bi — ɔka se WɔN NYINAA. eusebos (G2153, godly) ye abraɔ kwan, na wiaɛ tan saa kwan no. Nanso fa adansefo a ɔto so abien no to nea edi kan no ho: Awurade NIM SENEa ɔbeyi Onyamesurofo afi sohwe mu. Amanehunu no ye ampa, na ogye no nso ye ampa. Fa wo ho to abien no nyinaa so, na nsuro.)

VII. ANIDASO — HWEHWE ONYAME DA NO BA A EREBA

A. 2 Petro 3:11 Se saa ekwan yi so na wɔbɛfa aseɛ adeɛ nyinaa a, na edeen bra na ese se wobɔ? Eɛ se mo bra ye kronkron na mode mo ho ma Onyankopɔn. **[G2150 eusebeia ■]**

NNEEMA YI NYINAA BESAE → ESE SE MOYE NIPA A WɔTE SEN Wɔ ABRABɔ KRONKRON NE ONYAME SOM MU.

B. 2 Petro 3:12 Monhwe saa da no kwan na monye mo nneema pepɛɛɛ; saa da a Onyankopɔn beto ɔsoro mu ogya na ewiem nneema anane na ayera wɔ ogyaframa mu no.

MONHWE SAA DA NO KWAN NA MONYE MO NNEEMA PEPEPE.

(M'adwene ankasa — esiane se saa nneema yi nyinaa benan koraa, den ne dee ebetena ho daa? Su a eho tew ne Onyankopɔn suro. Onipa a osuro Onyankopɔn no mfa n'ahonya nsie faako a biribiara benan; na mmom ɔhwe Onyankopɔn da no anim kwan, na ɔde ahochare ko ho.)

ANOM ABIEN

1 Timoteo 3:16 Akyinnyee biara nni ho se, ahintasem a ewɔ nyamesom pa mu no krɔnn: Ɔbaee onipa tebea mu, Honhom no buu no bem, na abɔfoɔ hunuu no, wɔkaa ne ho asem amanaman mu, na ewiasse gyee no diie, wɔfaa no kɔɔ ɔsoro animuonyam mu. **[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]**

ONYANKOPɔN DAA NE HO ADI Wɔ HONAM MU.

Yohane 1:14 Asem no beyee onipa ne yen betenae ma yehunuu n'animuonyam se ɔba koro a ɔfiri Agya no nkyen a adom ne nokore ahye no ma.

ASEM NO YEE ƆHONAM + ƆTENAE YEN MU + YEHUU N'ANIMUONYAM.

1 Yohane 4:2 Ekwan a wobetumi afa so ahunu se obi wɔ Onyankopɔn Honhom no ne se, ɔɛpaɛ mu aka se, nokorem Yesu Kristo baa onipa tebea mu.

HONHOM BIARA A EGYE TO MU SE YESU KRISTO ABEDU ONIPA MU NO = EFIRI ONYANKOPON.

Ɔsenkafoɔ 4:12 Ɔbaakofoɔ dee, wobetumi aka no ahye nanso baanu tumi pere wɔn ti. Homa a wɔawɔ no mmesa no, wɔntumi ntete mu ntem.

MMIENU BETUMI AGYINA NE HO + AHAMA A WɔABɔ NO ABIESA NO NTEW NTEM.

(M'adwene ankasa — momfa nsem abiesa yi nto ho. Paulo ka se Onyankopɔn DAA NE HO ADI wɔ honam mu; Yohane ka se Asem no BEYEE HONAM, na ɔtenaa yen mu; na Yohane san ka bio se, honhom biara a eka se Yesu Kristo ABɛFA HONAM mu no fi Onyankopɔn. Nsem abiesa, ahintasem baako: Onyankopɔn baa honam mu — honam a woasiesie ama me. Eyi ne nyamesom nokware nyinaa fapem, na eye honhom biara ɔhwe: senea wubehu Onyankopɔn Honhom no ni. Adansefo baanu anaa baasa anom no, wɔde asem biara besi ho, na hama baasa a wɔapam no ntetew ntem.)

NSUSUOD3 NE MMAMU

Shadow Yesaia 7:14 Ennee, Onyankopɔn ankasa bema mo nsenkyerennee; ɔbaabunu no benyinsen, na wawo ɔbabarima, na ɔbefre no Immanuel.

ENNEE, ONYANKOPɔN ANKASA BEMA MO NSENKYERENNEE → ƆBAABUNU NO BENYINSEN, NA WAWO ƆBABARIMA + NA ƆBEFRE NO IMMANUEL.

Fulfillment Mateo 1:23 “Ɔbaabunu no benyinsen, na wawo ɔbabarima, na wɔato no edin Immanuel” a asee ne se, “Onyankopɔn ne yen wɔ ho.”

WOBEFRE NE DIN EMMANUEL = ONYANKOPON NE YEN NI.

(Me nsusuwii — Yesaia de nsenkyerene no mae: ɔbabun no babarima, na wɔfre no Immanuel. Mateo se woyee saa, senea ebeye a nea Awurade nam odiyifo no so kae no beba mu — na ɔkyerekyere din no mu: ONYANKOPɔN NE YEN Wɔ HO. Paulo di adanse koro no ara: Wɔdaa Onyankopɔn adi wɔ ɔhonam mu — ahotew ho ahintasem no ye kese. Wɔhyee ahintasem no ho bo wɔ din bi mu, na woyee no wɔ onipa bi mu.)

SEDE

2 Petro 3:13 Nanso, yetwen dee Onyankopɔn ahye yen ho bo no, ɔsoro foforo ne asase foforo a eho na tenenee betena.

SEDE NE ƆBHYE NO → YEHWEHWE ƆSORO FOFORO NE ASASE FOFORO, BAA A TENENEE TE.

1 Timoteo 3:16 Akyinnyee biara nni ho se, ahintasem a ewɔ nyamesom pa mu no krɔnn: Ɔbaee onipa tebea mu, Honhom no buu no bem, na abɔfoɔ hunuu no, wɔkaa ne ho asem amanaman mu, na ewiasse gyee no diie, wɔfaa no kɔɔ ɔsoro animuonyam mu. **[G2150 eusebeia ■] [G3466 musterion ■]**

ONYAMESOM HO AHINTASEM YE KESE → WƆFAA NO KƆƆ ANUONYAM MU.

(Meankasa m'adwene — nsem no nyinaa awiei ni. Onyamesom kronn fi ahintasem bi mu — wɔyii Onyankopɔn adi wɔ ɔhonam mu — na biribiara a eka ho no, wɔama dedaw wɔ ne ho nimdee so. Ewɔ nkyerekyerɛ, a eyɛ yen Awurade Yesu Kristo nsem ankasa. Eɛ se wɔtaa akyi na wɔko ma no; se wɔde abotɔyam ka ho a, eyɛ mfaso kese; na ne su a ahodɔden nni mu no ye ade hunu. Wɔn a wɔbetena ase Onyamesom kronn mu no behu amane, na Awurade nim senea ɔbegye wɔn. Nantew yi ye dedaw — Henok ne Onyankopɔn nantewee, na ɔsɔɔ n'ani, na Onyankopɔn faa no. Na n'awiei ye anuonyam: nea woyii no adi wɔ ɔhonam mu no, wɔfaa no kɔɔ anuonyam mu, na Onyamesom kronn niifo hwe kwan ne da, ne ɔsoro foforo ne asase foforo, faako a treneeye te.)

NSOHWE NSEMMISA

1. 1 Timothy 3:16 — Akyinnyee biara nni ho se, ahintasem a ewɔ nyamesom pa mu no krɔnn: Ɔbaee:

- a) abɔfo hui
- b) Ɔbaee onipa tebea mu
- c) wɔfaa no kɔɔ animuonyam mu

2. 2 Petro 1:3 — Sedee Onyankopɔn nam ne tumi so ama

- a) asetena pa ne nyamesu
- b) anuonyam ne papaye
- c) wiase a ereba

3. 1 Timotho 6:6 — Nanso Onyamesom pa a abodwoɔ wɔ muo ye:

- a) mfaso wɔ nneɛma nyinaa mu
- b) nkwa abotire
- c) adɛnya keɛɛ

4. 2 Timoteo 3:5 — Wɔbɛye aniani asomfoɔ a wɔbɛpo:

- a) Awurade a ɔtɔɔ wɔn
- Wɔbɛpo tumi a ewɔ ɔsom no mu no
- c) gyidie a wɔɔ yii mu mprenu

5. 2 Korintofoɔ 7:10 — Efiri se awerɛhoɔ a Onyankopɔn de baa mo so no enti, moanya:

- a) abotare
- (b) owuo
- c) nsakyera a eko nkwayee mu

6. Genesis 17:1 — Mene Otumfoɔ Onyankopɔn, nante m'ananim na ye:

- a) pe
- b) ɔteneneeni
- c) kronkron

7. Hehua 11:5 — Ansa na wɔrebɛfa no ako no, na wasɔ:

- a) ne Onyankopɔn nantew
- b) sɔɔ Onyankopɔn ani
- c) osuroo Onyankopɔn

NSEM A EYE NOKWARE: 1-b, 2-a, 3-c, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b

ƉEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOƉ SO KƆ

SENEA AHINTASEM NO WƆ NE PE: ONYAMESOM HO AHINTASEM NO YE KESE (1 TIMOTEO 3:16), NA AMUMDYESEM HO AHINTASEM NO REYE ADWUMA DEDAW (2 TESALONIKAFOO 2:7) — BIAKO ATIA BIAKO, AYE KRADO AMA N'ANKASA ADESUA.

SENEA NSEMFUA NO SEN: THEOSEBEIA (G2317, GODLINESS) YE ASEMFUA A WƆDE DI DWUMA WƆ 1 TIMOTEO 2:10 A WƆKYERE ASE SE ONYAMESURO — OBI A OSURO ONYANKOPƆN, NA ƆSOM ONYANKOPƆN — NA EBA PENKORO PE; HYE NSOW SENE ASEMFUA BIARA GYINA NE BEAEE, NE NEA ENTI A ETE SAA.

→ SENE A WODE WO KOMA BETO SO: ONYAMESOM PA GYINA ATRAPOE A EWO 2 PETRO 1:5-7 NO MU — FA ONYAMESOM PA KA ABOTARE HO, NA FA ONUA DO KA ONYAMESOM PA HO — ATRAPOE NO ANAMMON BIARA TWERE EYI SO.

SENEA AKANSI HO MFASO WO: KANSI WO HO MMA ONYAMESOM MMOM (1 TIMOTEO 4:7-8) — HONAM MU AKANSI HO MFASO NNI HO KESE, NANSO ONYAMESOM HO MFASO WO HO MA NNEEMA NYINAA, NA BOHYE A EFA NKWA A EWO HO SESEI NE NKWA A EREBA NO HO WO MU.

SENEA EKO DAA DAA MU: ENTI WOBEA WOBUE KWAN AMA MO MMOROSO AKO YEN AWURADE NE AGYENKWA YESU KRISTO AHENNI A ETE HO DAA MU (2 PETRO 1:11) — NA WON A WOYE ONYAME ASEM NO HO NYANSAFO HWEHWE OSORO FOFORO NE ASASE FOFORO, FAAKO A TRENEE TE (2 PETRO 3:13).

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).